

l12_lattice6

(TMMMQUQs9BQcJyiZgeLz8aMz1fH8xkEbgub)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v10_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_lattice6 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice6 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_wellfnd1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v8_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge (l3_lattices X0)))) \Rightarrow (v1_wellfnd1 (k7_lattice3 (k3_lattice3 X0))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v8_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge (l3_lattices X0)))) \Rightarrow ((v1_orders_2 (k3_lattice3 X0)) \wedge ((v3_orders_2 (k3_lattice3 X0)) \wedge ((v4_orders_2 (k3_lattice3 X0)) \wedge ((v5_orders_2 (k3_lattice3 X0)) \wedge (v1_wellfnd1 (k3_lattice3 X0)))))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge (l3_lattices X0))) \Rightarrow ((v2_lattice6 X0) \Leftrightarrow (v1_wellfnd1 (k7_lattice3 (k3_lattice3 X0)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge (l3_lattices X0))) \Rightarrow ((v1_lattice6 X0) \Leftrightarrow (v1_wellfnd1 (k3_lattice3 X0))) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v8_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge (l3_lattices X0)))) \Rightarrow ((v1_lattice6 X0) \wedge (v2_lattice6 X0))$$